



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

**CANTON SARAJEVO
ASSEMBLY**

**Odbor za javna priznanja
Kantona Sarajevo**

Broj:01-04- 1388 -5/24
Sarajevo, 04.04.2024.godina

**SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
n/r Sekretara**

PREDMET: Odluke Odbora za javna priznanja Kantona Sarajevo -dostavljaju se.

Poštovana,

U prilogu ovog akta dostavljamo Vam Odluke o dodjeli javnih priznanja Kantona Sarajevo, koje verificuje Skupština u skladu sa članom 6. Zakona o javnim priznanjima Kantona Sarajevo.

S poštovanjem.

PREDSJEDAVAJUĆI ODBORA

Elvedin Okerić

Prilog: Odluke Odbora za javna priznanja sa obrazloženjima(16x)



web: <http://skupstina.ks.gov.ba>
e-mail: skupstina@skupstina.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-055,
Fax:+ 387 (0) 33 562-210
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

1/1



Na osnovu člana 6. Zakona o javnim priznanjima Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, – Prečišćen tekst broj 2/10), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana, donijela je

PRIJEDLOG

O D L U K U

O VERIFIKACIJI ODLUKE O DODJELI PLAKETE KANTONA SARAJEVO

I

Skupština Kantona Sarajevo verifikuje Odluku o dodjeli Plakete Kantona Sarajevo, **Akademiku dr. Ibrahimu Pašiću**, posthumno, kao priznanje za nemjerljiv doprinos u izučavanju i afirmaciji kulturno-historijskog nasljeđa u Bosni i Hercegovini.

II

Ova odluka objavit će se u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Broj:
S A R A J E V O

**PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO**

Elvedin Okerić



web: <http://skupstina.ks.gov.ba>
e-mail: skupstina@skupstina.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-055,
Fax: + 387 (0) 33 562-210
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
**CANTON SARAJEVO
ASSEMBLY**

**Odbor za javna priznanja
Kantona Sarajevo**

Broj:01-04-1388-4/24
Sarajevo, 03.04.2024.godine

Na osnovu člana 6. stav 1 Zakona o javnim priznanjima Kantona Sarajevo, ("Službene novine Kantona Sarajevo broj 2/10-Novi prečišćeni tekst"), Odbor za javna priznanja Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 03.04.2024.godine, donio je

**ODLUKU
O DODJELI PLAKETE
KANTONA SARAJEVO**

I

Akademiku dr. Ibrahimu Pašiću, dodjeljuje se Plaketa Kantona Sarajevo, posthumno, kao priznanje za nemjerljiv doprinos u izučavanju i afirmaciji kulturno-historijskog nasljeđa u Bosni i Hercegovini.

II

Ova odluka dostavlja se Skupštini Kantona Sarajevo na verifikaciju.

PREDSJEDAVAJUĆI ODBORA

Elvedin Okerić



web: <http://skupstina.ks.gov.ba>
e-mail: skupstina@skupstina.ks.gov.ba

Tel: + 387 (0) 33 562-055,

Fax:+ 387 (0) 33 562-210

Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

9/14

**Odbor za javna priznanja
Kantona Sarajevo
n/r svim članovima Odbora
n/r Sekretara Skupštine**

PREDMET: Prijedlog za dodjelu Plakete Kantona Sarajevo, posthumno, Akademiku dr.Ibrahimu Pašiću za izuzetan doprinos izučavanju i afirmaciji kulturno-historijskog nasljeđa u Bosni i Hercegovini.

OBRAZLOŽENJE:

Akademik dr. Ibrahim Pašić rođen je 11. 9. 1948. u Rogatici, a umro 23. 6. 2017. u Sarajevu.

Bio je profesor na Odsjeku za historiju Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Američkom univerzitetu u Bosni i Hercegovini, kao i jedan od osnivača Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti. Bavio se prvenstveno starijom i srednjovjekovnom prošlošću Bošnjaka i Bosne i Hercegovine, a naročito pitanjima etnogeneze i historijske onomastike te bosanskim stećcima i muslimanskim nišanima u Bosni.

Uz veliki broj pojedinačnih radova i druge za objavljivanje priređene studije, objavio je sljedeće knjige: *Zločin u Ahatovićima* (1993), *Toponimska srubizacija Glasinca* (1996), *Od hajduka do četnika: Stradanja i genocid nad glasinačkim Bošnjacima od najstarijih vremena do 1994. godine* (2000), *Kulin i Prijesda: Dva imena ilirskog porijekla u vladarskoj dinastiji srednjovjekovne Bosne* (2006), *Predslavenski korijeni Bošnjaka, knj. 1, Od planine Romanije do istočnih granica rimske provincije Dalmacije* (2008), *Predslavenski korijeni Bošnjaka, knj. 2, Mile i Moštare: Ilirsko-gotski korijeni bosanske vladarske dinastije, stećka i Crkve bosanske* (2009), *Predslavenski korijeni Bošnjaka, knj. 3, Tračko ime Bosna i Tračani u Bosni* (2012), *Predslavenski korijeni Bošnjaka, knj. 4, Gotizmi i ilirizmi u Kulinovoj povelji* (2013) i *Od stećka do nišana u Bosni i Hercegovini* (2017).

Njegovo kapitalno djelo jeste upravo knjiga *Od stećka do nišana u Bosni i Hercegovini*, za koju je dobio specijalnu nagradu „Hasan Kaimija“. Riječ je o opsežnoj monografskoj studiji koja predstavlja svojevrsnu historiju bosanskog stećka i muslimanskog nišana u Bosni i dosad najcjelovitiji rad o kontinuitetu bošnjačke sepulkralne kulture od vremena srednjovjekovne pa do vremena osmanske Bosne i dalje. Prateći povijesno-tradicijski kontinuitet između stećka i nišana, ova knjiga daje odgovore na brojna važna pitanja bosanske historiografije, a sve na temelju originalnih autorovih istraživanja kojima su obuhvaćene sve značajne nekropole stećaka i stara muslimanska grobišta u Bosni.

Posebno su značajne i autorove knjige iz niza *Predslavenski korijeni Bošnjaka*, koje su isto tako posvećene dosad slabo ili nimalo poznatim pitanjima najstarije prošlosti Bošnjaka i Bosne, a koje također na svoj način ukazuje na neupitnu historijsku utemeljenost i Bosne kao države i Bošnjaka kao naroda.

Elvedin Škerić, zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo

Sarajevo, 12.03.2024 .g.

Akademik dr. Ibrahim Pašić

Akademik dr. Ibrahim Pašić rođen je 11. 9. 1948. u Rogatici, a umro 23. 6. 2017. u Sarajevu.

Bio je profesor na Odsjeku za historiju Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Američkom univerzitetu u Bosni i Hercegovini, kao i jedan od osnivača Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti. Bavio se prvenstveno starijom i srednjovjekovnom prošlošću Bošnjaka i Bosne i Hercegovine, a naročito pitanjima etnogeneze i historijske onomastike te bosanskim stećcima i muslimanskim nišanima u Bosni.

Uz veliki broj pojedinačnih radova i druge za objavljivanje priređene studije, objavio je sljedeće knjige: *Zločin u Ahatovićima* (1993), *Toponimska srbizacija Glasinca* (1996), *Od hajduka do četnika: Stradanja i genocid nad glasinačkim Bošnjacima od najstarijih vremena do 1994. godine* (2000), *Kulin i Prijesda: Dva imena ilirskog porijekla u vladarskoj dinastiji srednjovjekovne Bosne* (2006), *Predslavenski korijeni Bošnjaka, knj. 1, Od planine Romanije do istočnih granica rimske provincije Dalmacije* (2008), *Predslavenski korijeni Bošnjaka, knj. 2, Mile i Moštare: Ilirsко-gotski korijeni bosanske vladarske dinastije, stećka i Crkve bosanske* (2009), *Predslavenski korijeni Bošnjaka, knj. 3, Tračko ime Bosna i Tračani u Bosni* (2012), *Predslavenski korijeni Bošnjaka, knj. 4, Gotizmi i ilirizmi u Kulinoj povelji* (2013) i *Od stećka do nišana u Bosni i Hercegovini* (2017).

Njegovo kapitalno djelo jeste upravo knjiga *Od stećka do nišana u Bosni i Hercegovini*, za koju je dobio specijalnu nagradu „Hasan Kaimija“. Riječ je o opsežnoj monografskoj studiji koja predstavlja svojevrsnu historiju bosanskog stećka i muslimanskog nišana u Bosni i dosad najcjelovitiji rad o kontinuitetu bošnjačke sepulkralne kulture od vremena srednjovjekovne pa do vremena osmanske Bosne i dalje. Prateći povjesno-tradicijski kontinuitet između stećka i nišana, ova knjiga daje odgovore na brojna važna pitanja bosanske historiografije, a sve na temelju originalnih autorovih istraživanja kojima su obuhvaćene sve značajne nekropole stećaka i stara muslimanska grobišta u Bosni.

Posebno su značajne i autorove knjige iz niza *Predslavenski korijeni Bošnjaka*, koje su isto tako posvećene dosad slabo ili nimalo poznatim pitanjima najstarije prošlosti Bošnjaka i Bosne, a koje također na svoj način ukazuje na neupitnu historijsku utemeljenost i Bosne kao države i Bošnjaka kao naroda.